



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA BOBEDI (P2)

NGWANAITSEELE 2013

MEMORANTAMO

MADUO: 70

Memorantamo o, o na le ditsebe di le 17.

KAEDI YA GO TSHWAYA

- Fa motlhatlhojwa a arabile dipotso tse di fetang palo, tshwaya fela karabo ya ntlha. **(Motlhatlhojwa ga a tshwanela go araba dipotso di le pedi mo pading, mo terameng le mo khutshweng.)**
- Mo Karolong ya D, fa motlhatlhojwa a arabile maboko otlhe a le mane, go tshwaiwe fela maboko a ntlha a mabedi.
- Fa motlhatlhojwa a neetse dikarabo tse di fetang selekano, go tshwaiwe fela palo ya dikarabo tse di kopilweng ka tatelano.
- Fa dinomoro tsa dikarabo di sa kwalwa sentle, memorantamo o tshwanetse go latelwa.
- Maduo a se ke a abiwa fa e le gore phoso ya mopeleto e fetola bokao jwa lefoko/lereo. Fa mopeleto o o fosagetseng o sa fetole bokao jwa lefoko/lereo, motlhatlhojwa a abelwe maduo.
- Potso ya Tlhamo: Motlhatlhojwa a se ke a tseelwa maduo fa mafoko a tlhamo e a e kwadileng a le kwa tlase ga 250-300 ka palo ka gone maduo a motlhatlhojwa a setse a amegile. Fa tlhamo e feta palo ya mafoko a a solofetsweng, motshwai a buise mafoko a a kana ka 50 go feta boleele jo bo solofetsweng. **Karolo e e setseng e se tshwaiwe, fela bokhutlo bo tshwanetse go buisiwa le go tshwaiwa.**
- Dipotso tse dikhutshwane: Fa motlhatlhojwa a sa dirise ditsejwana mo nopolong, a se fokolediwe maduo.
- Dikarabo tse di batlang EE/NNYAYA kgotsa NTLHA/KAKANYO di tla abelwa ntlha e le nngwe mo go EE/NNYAYA kgotsa NTLHA/KAKANYO. Ntlha e nngwe e tla nna ya lebaka le le neilweng go tshegetsa karabo, mme motlhatlhojwa o tla abelwa leduo **fela** fa lebaka le le neilweng le tsamaelana le EE/NNYAYA kgotsa NTLHA/KAKANYO).

KAROLO YA: PADI**POTSO 1: *BOGOSI KUPE* – DPS Monyaise**

- Matlhodi o goletse kwa Phiritona mme o ratana le lekau la Magogong.
- Go ya ka setso makgarebe a mo Phiritona ga a tshwanela go ratana le baditšhaba.
- Batsadi ba ga Matlhodi ba ithokomolosa seane se se reng pelo e ja serati sebatlelwa ga e se batle.
- Matlhodi o ima ngwana wa ga Modimoeng yo e leng moditšhaba e bile gape a sa batlege mo Phiritona.
- Setso se ketefaletsa Matlhodi botshelo ka ntlha ya gore o patelesega go kgaogana le monna yo a mo ratang.
- Matlhodi o patelediwa go nyalwa ke Oshupile ntswa a imile ngwana wa ga Modimoeng.
- Matlhodi o tshola ngwana mme o tewa leina la Obakeng.
- Obakeng o gola ka fa tlase ga taolo ya ga Oshupile mme Modimoeng a le teng.
- Matlhodi le Modimoeng ga ba nne le tšhono ya go godisa Obakeng mmogo.
- Obakeng o tlhoka lerato la ga rraagwe totatota ka ntlha ya setso.
- Obakeng o ne a bidiwa mokgalagatsana.
- Modimoeng o feleletsa a nna kwa dikgageng ka ntlha ya kutlobotlhoko e e tlhodilweng ke setso.
- Matlhodi o nna mo lenyalong le a sa le itumelelang.
- Matlhodi o bontshitse ka loso lwa ga Oshupile gore o ne a sa itumelela nyalo eo.
- Matlhodi le Obakeng ba nna le bothata ba dijo.
- Matlhodi o simolola go tlhora gonne a setse le maikarabelo a go godisa Obakeng.
- Tukisang o ne a tshedisa Obakeng makgwakgwa o ka re ga se malomaagwe.
- Tukisang o ne a tlalea Obakeng kwa kgosing a sa tshabe go utlwiswa kgaitsadie Matlhodi botlhoko.
- Bana ba ga Tukisang ba ne ba sa rate Obakeng.
- Obakeng ka ntlha ya go tlhoka, o ne a tsaya mekodue morago ga loso lwa ga Oshupile a ya go e rekisa mme ya bo e le fa e etse ruri.
- Matlhodi o nna ka pelo e e botlhoko a sa itse kwa Obakeng a leng teng.
- Matlhodi o gakgamadiwa ke go utlwa Obakeng a bua ka Modimoeng ntswa a ise a mmolelele sepe.
- Obakeng o kopana le Modimoeng a gapa dikgomo tsa mmuso mme ga a itse gore Modimoeng ke rraagwe.
- Matlhodi o tlhoka molekane yo a ka intshang bodutu le ena.
- Modimoeng le Matlhodi ba kopana gape morago ga nako e telele ba se na go sotliwa ke botshelo boobabedi.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

[35]

POTSO 2: BOGOSI KUPE – DPS Monyaise

- 2.1 Modimoeng (1)
- 2.2 Matlhodi (1)
- 2.3 Ga a golela mo Phiritona o tswa kwa Magogong. (2)
- 2.4 O ne a sa batle gore a nyale Matlhodi gonne e le moditšhaba. (2)
- 2.5 Matlhodi (1)
- 2.6 Oshupile (1)
- 2.7 - Botshelo bo ne bo se monate, kgotlatshekelo e ne ya mo atlhola gonne a buile maaka. (2)
- O ne a timelelwa ke bana. (2)
- 2.8 -O pelothata- o ne a itatlhela mo molelong. (2)
-Ga a na lerato la botsadi- o bua maaka ka ga Obakeng kwa kgosing ntswa e le setlogolo sa gagwe. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 2.9 Setso sa gaabo Matlhodi se ne se le kgatlhanong le lerato la bona. (2)
- 2.10 Tshwanelo ya go tlotliwa, batsadi ba ga Matlhodi ba ne ba sa tlotle dikeletso tsa ga Matlhodi. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 2.11 - Go buiwa ka lenyalo la setso. (2)
- Go na le dikgomo tsa mmuso/Oshupile o nna kwa morakeng. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 2.12 - O matlhamutlhamu. (2)
- O goletse kwa godimo. (2)
- 2.13 Ke ntlha – Obakeng o godisitswe ke Oshupile/Obakeng o godile kwa ntle ga rraagwe ka ntlha ya setso. (2)
- 2.14 Bo khutlile ba lwa, Obakeng a bo a ba timetsa mo logageng. (2)
- 2.15.1 C/O latofadiwa ka go kgaola bothale. (1)
- 2.15.2 D/Modisa wa dikgomo. (1)
- 2.15.3 B/Morwa Masilo. (1)

[35]**KGOTSA**

POTSO 3: MORABARABA – SJ Lebetho

- Ntshimane o ratana le Morwesi.
- Morwesi o tsaya loeto le mmaagwe go etela mmangwanaagwe kwa motsesetoropong.
- Ntshimane o kopana le Ntshetsana mme o mmotsa gore ke ka ntlha ya eng a tlhoafetse, a gakologelwa gore lekgarebe la ga Ntshimane ga le teng ka le tseile loeto.
- Ntshetsana o bolelela Ntshimane fa le ena a jewa ke bodutu, mme o mo kopa gore fa a se na seo a se dirang a mo jele nala.
- Ka letsatsi la Tshipi Ntshimane o iphitlhela a sa itse gore a ka ya kae mme o gakologelwa mafoko a ga Ntshetsana e bile a ya teng go mo jela nala.
- Ntshetsana o laletsa Ntshimane go ya toropong nae mme Ntshimane ga a gane, o tsamaya le tsala ya lekgarebe la gagwe kwa toropong.
- Morwesi o boa kwa loetong mme batho ba mmolelela fa Ntshimane a ne a itisa le Ntshetsana fa a ne a seo, se se šakgatsa Morwesi mme lorato lwa ga Ntshimane le Morwesi le simolola go reketla.
- Ntshimane o tsaya loeto ka sekolo go ya dikgaisanong tsa mmimo kwa Phokeng.
- Mo beseng Ntshimane o itsalanya le basetsana, o nna mo setulong se le sengwe le Mmemme.
- Ntshimane o tlhaga a tshotse sephuthelwana sa maungo seo a se reketseng Mmemme.
- Mmemme o tshwarwa ke dikgofenyana mme Ntshimane o bona a sa robala sentle mo beseng, o a mo goga gore a robale a itshegeditse ka ena.
- Mmakgosi ga a itumelele seo a se bonang ka le ena a ne a ipatla mo go Ntshimane, mme o bolelela Morwesi ka tiragalo e.
- Morwesi o lwa le Ntshimane o mo itsise fa go le basimane ba bantsi bao a ba fetisitseng ka ntlha ya gagwe.
- Batsadi ba ga Ntshimane ba mo direla moletlo wa matsalo, Morwesi ga a ye ka a ipolelela gore basetsana botlhe ba ga Ntshimane ba tla bo ba le koo.
- Go sa ikanyegeng ga Ntshimane mo go Morwesi go dira gore Morwesi a tsamaye le Mpute go ya kwa Ga-Rankuwa ka letsatsi la moletlo.
- Fa Morwesi a tsamaile le Mpute kwa Ga-Rankuwa, Ntshimane o bona go le botoka go ipuelela mo go Bontle tsala ya lekgarebe la gagwe.
- Ntshimane o dula a tshotse setshwantsho sa ga Bontle mo kgetsaneng ya borukgwe ka dinako tsotlhe.
- Ntshimane o a tlhora, o a sesafala le go tlhobaela ka ntlha ya fa Morwesi a sa tlhole a mo tsaya tsia.
- Morwesi o tsamaya le Mpute le Bontle kwa Khwadubeng a sa laela Ntshimane, selo seo se neng se sa diragale fa lorato lwa bona lo sa ntse lo tuka malakabe.
- Morwesi o simolola go ratana le Mpute ka ntlha ya go belaela fa Ntshimane a le matlhomantsi.
- Morwesi o ima ngwana wa ga Mpute mme o lemola mpa.
- Ntshimane o kopana le Mmule mo beseng e e yang kwa Tshwane mme o batla go itse kwa Mmule a nnang teng.
- Ntshimane o etela Mmule mme kwa bofelong ba a ratana.
- Morwesi o tlogela Ntshimane ka ntlha ya basetsana ba bantsintsi bao a tsalanang le bona, le ka ntlha ya magatwe ao a a utlwileng ka Mmakgosi le Naome.

(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

[35]

KGOTSA**POTSO 4: MORABARABA – SJ Lebethe**

- 4.1 Kwa Phokeng. (1)
- 4.2 Dikgaisano tsa dikopelo. (2)
- 4.3 Mmemme le Ntshimane e ne e le ditsala. (2)
- 4.4 - O rata maaka – O ne a isetsa Morwesi dikgang ka ga Mpute. (2)
- O na le lefufa – Fa a bona Ntshimane a iketlile le Mmemme ga a itumele. (2)
- 4.5 - Nnyaya, ga go a siama ka gonne se se tliša kgotlhang bogolo fa lekau leo le na le lekgarebe. (2)
- Ee, go siame ka gonne lekau le ka bona dikeletso tse dintle go tswa mo tsaleng ya gagwe ya mosetsana. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 4.6 - Nnyaya, ga se tsala ya nnete ka gonne o ne a batla go ratana le Ntshimane ntswa a itse gore ke lekau la ga Morwesi. (4)
- Nnyaya, o ne a isetsa Morwesi dikgang tsa maaka gore a senye lorato lwa gagwe le Ntshimane. (4)
- Ee, gonne Morwesi fa e sa le a itse Mmakgosi ga a ise a ke a mmolelele maaka. (4)
- Ee, gonne o ne a tlhokometse gore Ntshimane a se tshameke ka tsala ya gagwe. (4)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 4.7 Ke fa Morwesi a se na go tsaya loeto le Mpute go ya kwa Ga-Rankuwa. (2)
- 4.8 - Morwesi o ne a tsamaya le Mpute go felegetsa Bontle kwa sekolong mme a robala le ena phaposi e le nngwe. (4)
- Morwesi o ne a tsamaya le Mpute go ya Ga-Rankuwa a sa laela Ntshimane. (4)
- O ne a ratana le Mpute ntswa a itse fa e le tsala ya lekau la gagwe. (4)
- O ne a robala le Mpute a bo a ima ngwana wa gagwe. (4)
(Di le PEDI fela)
- 4.9 Madibeng (1)
- 4.10 Kakanyo, gonne ga se ise se diragale. (2)
- 4.11 Kotsi ya sejanaga. (2)
- 4.12 Mmammoki (1)
- 4.13 Ke ithutile gore kgang ya lorato e e nang le motho wa boraro mo go yona, ga e ke e nnela ruri. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

- 4.14 Ntshimane o ne a sa tlaetlale jaaka basimane ba bangwe ba o fitlhelang ba sa fe basetsana nako ya go feela matlakala. (2)
- 4.15 Peter (1)
- 4.16 4.16.1 C/O ne a nyalwa ke lekawana le le neng le dira kwa Rosslyn. (1)
- 4.16.2 D/O ne a nna kwa Madibeng. (1)
- 4.16.3 B/Ntshimane o ne a mo rekela maungo fa ba ne ba ile kwa dikgaisanong tsa mmimo. (1)
- [35]**

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 35

KAROLO YA B: TERAMA**MOLATSWANA WA GAETSHO –DMG Sekeleko****POTSO 5: Mosimane Sankatane – DM Mothibi**

- Baanelwa ba terama e, ga se ba madi le nama ka ntlha ya fa ditiragalo tse di ba diragalelang le dilo tseo ba di dirang e le tse di sa dumeleseeng.
- Batho ba motse wa Phokeng ba galefetswe ke badimo ka ntlha ya fa ba sa leboga morago ga thobo e ntsi.
- Kgodumodumo e ja batho ba motse wa Phokeng, mme ga go yo o kgonang go e bolaya. Morwesi o sala a le nosi fela mo motseng otlhe wa Phokeng.
- Morwesi o nna ka fa khuting a imile, fa e ne e le motho wa madi le nama re ne re tshwanetse go ipotsa gore o hema le go robala jang ka fa khuting.
- Morwesi o belegela ngwana ka fa khuting mme ga go le motho yo o mmayang setsetse.
- Mokwadi ga a tlhalose gore Morwesi o tlhatswa jang dikhai tsa ngwana, se se bontsha fa ditiragalo e se tsa batho ba madi le nama.
- Ga re itse gore Morwesi o apaya ka eng fa a le ka fa khuting, fela mokwadi a re o a tle a tswe a ye go selasela seo a ka se jang.
- Ga re itse gore Morwesi o ntse lobaka lo lo kae ka fa khuting, fela re bona Sankatane a godile.
- Sankatane e nna lekau a ntse a le ka fa khuting, mme o botsa mmaagwe gore batho ba kae.
- Sankatane o tswa fa khuting mme o bona tshipi, fa mmaagwe a ne a sa ntse a ile go selasela.
- Sankatane o lootsa tshipi gore a bolaye kgodumodumo.
- Kgodumodumo e a tsoga morago ga dingwaga.
- Sankatane o lwa le kgodumodumo mme e a mo metsa.
- Mmaagwe Sankatane o batla go ya go thusa morwae go bolaya kgodumodumo fela lentswe la ga Phoka le bua le ena a sa le bone, tse ke ditiragalo tsa batho ba e seng ba madi le nama.
- Sankatane o tlhaba kgodumodumo a le ka fa gare ga mpa ya yona.
- Fa Sankatane a se na go gagola kgodumodumo mala, batho ba motse ba tswa ba tshela morago ga dingwagangwaga.
- Diphologolo le tsona di tswa di tshela.
- Motho o ka ipotsa gore Sankatane o ne a le dingwaga di le kae fa a bewa mo setulong sa bogosi.
- Baagi ba motse ba ne ba sa je sepe dingwaga tseo ba di ntseng ka fa gare ga mpa ya kgodumodumo, fela ga ba bontshe bokoa ka e se badiragatsi ba madi le nama. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

[35]**KGOTSA**

POTSO 6: Moipolai yo o sa lelelweng – EK Lebethe

- 6.1 6.1.1 C/mmopo. (1)
- 6.1.2 B/go lemela balemirui. (1)
- 6.1.3 A/baesekele ya go ya masimong. (1)
- 6.1.4 C/lesakeng la ga Seako. (1)
- 6.2 Madi a masimo a mmopo. (1)
- 6.3 Mmalabadi (1)
- 6.4 Phika o ba tseditse ka gore ba kopanye masimo. (2)
- 6.5 -Seako o ne a gana go kopanya masimo a gagwe le a ga Phika. (2)
-Seako o ne a gana go jala Korong. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 6.6 - O na le matlho a masesane. (2)
- O tletse mabadi mo sefatlhegong. (2)
- 6.7 - O dirile gore batho ba fuduge mo motseng ka go ba tseela masimo a bo a ba neela madi. (2)
- O tlhotlheletsa Rraditerekere gore a se ke a lemela Seako. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 6.8 Tumelano ya gore Rraditerekere o tla lemela Phika masimo. (2)
- 6.9 Gore a nne le madi a le mantsi go tswa kwa masimong. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 6.10 - MmaSeako a itire yo o seporeiyang dikgomo. (2)
- Modise a notlele kgorwana fa Seako a buisana le Killer le Phika. (2)
- Modise a betsake dikgomo tse di thulang ka sebepi gore Killer le Phika ba tlhakane tlhogo. (2)
- 6.11 Bolemirui/Temo (2)
- 6.12 Go a lemiwa, go na le masaka le diruiwa e bile go na le terekere e e thusang ka temo. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 6.13 Mmalabadi (1)

[35]**KGOTSA**

POTSO 7: Ba tla nkitse – ES Lekalakala

- Boipelo o ya go bona Mathule yo e neng e le mmueledi wa ga Ramarumo morago ga loso.
- Boipelo o makatswa ke go utlwa Mathule a re Ramarumo o fetotse tshupaboswa.
- Tshupaboswa e ntšhwa e kaya fa Boipelo a tshwanetse go nna a sa nyalwa gore a tle a bone dithoto tsotlhe tsa ga Ramarumo.
- Tshupaboswa e kaya gape gore fa Ramarumo a bolailwe, go dirwe dipatlisiso pele Boipelo a ka newa madi.
- Boipelo o ratana le Motswedi mme o mo itsise ka ditaelo tsa ga Ramarumo go tswa mo tshupabosweng.
- Boipelo le Motswedi ba ne ba ikaeletse go nyalana morago ga loso lwa ga Ramarumo.
- Motswedi o bona go le botoka gore ba kgaogane mme Boipelo ena o bona go le botoka gore ba tswerelele ka lorato lwa bona.
- Motswedi o batla gore Boipelo a rekise ntlo ya ga Ramarumo gore ba tle ba reke e nngwe go timetsa motlhala.
- Boipelo o apotse diaparo tse dintsho pele ga nako.
- Boipelo o ineetse mo bojalweng.
- Batsadi ba ga Boipelo ba utlwisiwa botlhoko ke dikgang tse di maswe tse di tletseng mo motseng ka ga ngwana wa bona.
- Batsadi ba ga Boipelo ba ya kwa ga Boipelo mme ba fitlhela a nwa bojalwa le Motswedi, Motswedi o a iphitlha.
- Boipelo o gana go tsaya dikgakololo tsa batsadi ba gagwe, ga a dumele mo setsong.
- Boipelo o ikgantshetsa ditsala tsa gagwe ka madi a ga Ramarumo.
- Boipelo o itisitse le Moratwe le Moswinini mme o gana go tsaya dikgakololo tsa ga Moratwe.
- Moswinini ke tsala ya ga Boipelo mme o mo wetsa ka lengope.
- Boipelo o dira moletlo o mogolo ka madi a ga Ramarumo.
- Moratwe o makaditswe ke go utlwa gore Ramarumo o bolailwe ke Boipelo le Motswedi.
- Moratwe o tlogela moletlo o tswelletse mme o ya go tlalea Boipelo kwa maphodiseng.
- Moratwe o itsise Sajene Tau gore Motswedi le Boipelo ke bona ba ba bolaileng Ramarumo.
- Boipelo o a tshwarwa.
- Sajene Tau o begela mmaagwe Boipelo fa ngwana wa gagwe a tshwerwe.
- Mmaagwe Boipelo o swa ka ntlha ya pelo e e botlhoko.
- Boipelo o simolola go ikotlhaya a le kwa kgolegelong.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

[35]

POTSO 8: Mosese, Mosese, Mangole le Menwana – DM Mothibi

- 8.1 8.1.1 D/lekgarebe la ga Bosalala. (1)
- 8.1.2 C/lephodisa. (1)
- 8.1.3 C/Nnuku. (1)
- 8.1.4 B/go nwa thata. (1)
- 8.2 Ya ga Bosalala/Nnuku. (1)
- 8.3 Mmemme (1)
- 8.4 Gore a se ke a ntsha diphiri tsa gagwe. (2)
- 8.5 Bophodisa (1)
- 8.6 Gore Bosalala o ratana le Mmemme/Bosalala o ratana le basadi bangwe. (2)
- 8.7 Nnyaya, o setse a tsere maikarabelo a go nna rralelapa. (2)
- 8.8 O notletswe ke Nnuku fa a ne a lwa le Mmemme. (2)
- 8.9 - Ba bone motlhala wa motho o ithadile ka fa ntle. (2)
- Ba latela motlhala mme ba fitlhela mosese wa Nnuku mangole le menwana di na le mengapo le politšhe e khibidu. (2)
- 8.10 - O kgopo – o ya kwa ga Bosalala a ntse a itse gore o na le mosadi. (2)
- O lenyatso – o ratana le Bosalala Nnuku a ntse a le teng. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 8.11 Ee, gonne mosese, mangole le menwana ya ga Nnuku ke tsona di dirileng gore mmolai wa ga Mmemme a tshwarwe. (2)
- 8.12 - O kgonne go lemoga fa mmolai a se kgakala le ntlo ya ga Bosalala. (2)
- O kgonne go lemoga gore mmolai o ne a iphitlhile ka fa tlase ga bolao ka metlhala e e neng e le foo/O kgonne go ba lemosa gore mmolai o na le dipoletšhe mo mangoleng le mo mabogong. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 8.13 Mmemme, o dumela go ratana le Bosalala a ntse a itse gore o na le mosadi/Bosalala, o lwesa Nnuku le Mmemme ka go tlhoka boikanyego. (3)
- 8.14 Bosigo/Maitseboa. (1)
- 8.15 Motho le fa a ineetse mo ntsheng a ka tswela setšhaba mosola. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

[35]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 35**

KAROLO YA C: DIKGANGKHUTSHWE**NGATANA YA LEHUMO – KM Mbonani le ba bangwe****POTSO 9: Moepalemena o a bo a le ikepela - BM Ditlhokwe**

- Ketlafenya o ne a nyalane le Kerileng yo kwa ga gaabo ba neng ba itsholetse.
 - Ketlafenya o ne a felelwa ke tiro mme Kerileng a simolola go mo sotla.
 - Mmaagwe o ne a mo tshela mowa o o sa siamang wa gore a boele gae le bana a tlogele Ketlafenya a le nosi.
 - E rile fa Ketlafenya a se na go rakana le Piet Groenewaldt yo a neng a mo thapa go tla go mo direla kwa polaseng, Kerileng a re ena o boela gae le bana ga a batle Lejaraboy.
 - Rraagwe Kerileng o ne a tlhokafala, badiredi le bona ba ba tlanogela ka bongwe ka bongwe.
 - Botshelo jwa simolola go fetoga, lehumo la bona la simolola go nyelela ka monokela.
 - Kereeditse a ratana le Ketlhopile, yo le ena a neng a bidiwa ngwana wa modidi.
 - Mmalenoko le Mmalemena ba ne ba dira gore bana ba bona ba kgaogane le balekane ba bona gonne e le bana ba balala.
 - Ketlafenya o ne a kgaogane le Kerileng ka pelo e e botlhoko, segolose-tonna a mo kgaoganya le bana ba gagwe.
 - Ketlhopile le ena o ne a phuganya Kereeditse mme a ratana le Kerileng.
 - Ketlafenya a direla ba ga Groenewaldt ka boikanyego ba ba ba mo dira mojaboswa wa bona.
 - Botshelo bo ne ba simolola go se nne monate kwa ga Mmalenoko, lehuma la tsena, badiredi ba ile botlhe, masimo a tlhoka balemi, leruo le lona la swa ka ntlha ya leroborobo.
 - Bana ba ga Kerileng le bona ba tshabela tlala kwa go rraabona.
 - Mmalenoko a tlhokafala go se na sepe sa go mo fitlha, mme Ketlafenya a mo fitlha ka phitlho e e seriti tota.
 - Kerileng a ikotlhaela bosula jo a bo dirileng Ketlafenya, Ketlhopile a setse a mo tlogetse a taboga le Pulane.
 - Ketlafenya o ne a tsamaya ka sejanaga sa mabaibai e bile a tlogeletswe boswa jotlhe ke Piet le Junita Groenewaldt.
 - Mmalemena ena o ne a tlhokafala mme Ketlhopile a nyala Pulane.
 - Ketlafenya o ne a kopana le Kereeditse mme ba nyalana, ba nna mmogo monate.
 - Ketlafenya a rata Mpho ngwana wa ga Kereeditse, mme Kereeditse a rata Takalane le Tumelo bana ba ga Ketlafenya.
 - Kerileng o ne a sotlega a ba a akanya go ya go batla tiro kwa dikhitsheneng.
 - Kerileng o ne a ipolaya ka molemo a re o lemola mpa.
 - Bokhutlo jwa ga Ketlafenya le Keereeditse e nnile jo bo monate morago ga go sotlega kwa tshimologong ba sotliwa ke balekane ba bona.
- (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)

[35]

POTSO 10: Mogatsa o tla nkgopola – BM Ditlhokwe

- 10.1 10.1.1 A/Van Wyk. (1)
- 10.1.2 A/Brooke Benton. (1)
- 10.1.3 C/Mpho. (1)
- 10.1.4 D/Tlelereke. (1)
- 10.2 Motsemme le Mmamosa (2)
- 10.3 Bodibe (1)
- 10.4 Ee, Tatlhego o ne a mo tlanogela, mme a ratana le Ditshebo/Bafedile le tsala ya gagwe ba ne ba epela ditlhare mo ntlong. (2)
- 10.5 O ne a ya kwa go malomaagwe Tatlhego/Mogakwe. (2)
- 10.6 Ke fa ba bona ba thuba mokhukhu o ba neng ba nna mo go ona mme ba fudugela mo ntlong e ba e agileng. (2)
- 10.7 Ke ka gonne batho ba ne ba ba bolelela ka boloi jwa mmaabona. (2)
- 10.8 Nnyaya, Tatlhego o ne a feleletsa a boelane le Mmadira. (2)
- 10.9 - O boikobo- o ne a sa ikarabele fa Tatlhego a bua a mo garumela. (2)
- O lerato la nnete- o kgonne go itshwarela Tatlhego. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 10.10 Mmadira. O ne a a lebisitse kwa go Tatlhego. (2)
- 10.11 Ee, Bafedile le Mmatotlhanyo ba ne ba fufegela Mmadira mme ba dira gore Ditshebo a tlhape ka ditlhare gore a tle a kgone go ratana le Tatlhego. (2)
- 10.12 Lenyalo ga le patelediwe ke mpho e e tswang kwa go Modimo. (2)
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)
- 10.13 Mmadira o na le botho e bile o na le diatla/a mo ratela botho le diatla tsa gagwe. (2)
- 10.14 Kuli (1)
- 10.15 - Tatlhego o ne a ineela mo bojalweng (2)
- Tatlhego o ne a simolola go bogisa Mmadira ka mantswe a a seng monate. (2)
- 10.16 Sannieshof. (1)

[35]

KAROLO YA D: MABOKO A SETSWANA - MORULAGANYI – MK Mothoagae**POTSO 11: Serurubele sa molapo – JSS Shole**

11.1	Selemo	(1)
11.2	Mmala o o majabajaba.	(2)
11.3	Molapo	(1)
11.4	Magareng	(½)
11.5	Neeletsano	(2)
11.6	Ke diphuka tsa sona.	(2)
11.7	Pina le mmala o montle wa sona.	(2)
11.8	Ga o itse pina, ga o na molodi.	(2)
11.9	Mothofatso	(2)
11.10	A ka tloga a senya bontle jwa sona.	(2)
11.11	Ke maikutlo a boitumelo.	(1)
		[17½]

KGOTSA**POTSO 12: Bosigo bo tsene – TM Serobatse**

12.1	Mothofatso	(2)
12.2	O lebeletse go fiwa sengwe sa go ja.	(2)
12.3	Neeletsano	(2)
12.4	Segompieno. Le kgaogantswe ka ditemana/Puo ya teng e a tlhaloganyega.	(2½)
12.5	abab	(2)
12.6	Go maitseboa ke nako ya go ikhutsa/maitiso	(2)
12.7	Batho ka mmetela ba oletsegetse magaeng a bona.	(1)
12.8	Batho ba tsere dikgang le go botsana gore ba tlhotse jang.	(2)
12.9	Khutsafalo, ka gonne ditshedi tsotlhe di na le dijo tse di tla di jang le balosika, ntšwa yona e latlhelelwa marapo.	(2)
		[17½]

POTSO 13: Ke go tsenya phatsimane – GK Setou

- | | | |
|-------|--|--------------|
| 13.1 | Phatsi, Phatsi, tseke tseke! | (1) |
| 13.2 | Phatsimane e ja madi a mantsi. | (2) |
| 13.3 | Go supa lerato. | (2) |
| 13.4 | Bontle jwa phatsimane bo tla tloga fela fa motho a bo ntsha. | (2) |
| 13.5 | Mothofatso | (2) |
| 13.6 | Tlhatlagano | (2) |
| 13.7 | Morwa Setou | (1½) |
| 13.8 | Boitumelo. Gonne o a nyala/O itumeletse go gorosa sego sa metsi. | (2) |
| 13.9 | Tlogelo – Tsatsi | (2) |
| 13.10 | Lerato le lona ke leoto la morago go gata bogatogo. | (1) |
| | | [17½] |

KGOTSA**POTSO 14: Motlha, nkemele – NCD Mogotsi**

- | | | |
|------|--|--------------|
| 14.1 | Mothofatso | (2) |
| 14.2 | Tlogelo – 'fatsheng. | (2) |
| 14.3 | Motlha o feta ka bonako, o bo o fetela ruri. | (2) |
| 14.4 | Botlhokwa jwa nako. | (2) |
| 14.5 | Mmoki o kgarakgatshwa ke motlha. | (2) |
| 14.6 | Ee, nako e botlhokwa gonne ga e busediwe morago. | (2) |
| 14.7 | Maikutlo a mmoki a a bontshang go sa itumela/ngongorego. | (2) |
| 14.8 | Segompieno. Leboko le kgaogantswe ka ditemana
Le na le matshwao a puiso.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) | (1½) |
| 14.9 | Motho yo a neng a buisana nae ka tsa lerato, o mo tlhanogetse. | (2) |
| | | [17½] |

PALOGOTLHE YA KAROLO YA D:	35
PALOGOTLHE:	70

PUOTLALELETSO YA NTLHA: RUBORIKI YA GO TSHWAYA POTSO YA TLHAMO YA PADI, TERAMA LE KHUTSHWE.

Ela tlhoko pharologano ya maduo a a abetsweng diteng kgatlhanong le popego le puo.

DIKHOUTU LE KABELO YA MADUO.		DITENG [25] Thanolo ya setlhogo, boteng jwa ngangisano, netefatso le go tlhaloganya sekwalo.		POPEGO LE PUO [10] Popego, tatelano ya dintlha le tlhagiso. Puo, segalo le setaele se se dirisiwang mo ditlhamong.
Khoutu 7 80%–100%	Phitlhelelo ya dinaledi 20–25 maduo	<ul style="list-style-type: none"> - Boteng jwa thanolo ya setlhogo, dintlha tsotlhe di tlhotlhomisitswe. - Thwadi ya dikarabo: 90% + phitlhelelo ka dinaledi. - Motseletsele wa ngangisano o o maleba o ikaegile ka sekwalo/setlhogo. - Ditlhangwa le sekwalo se se tlhalogantsweng ka phitlhelelo e e gaisang thata. 	Phitlhelelo ya dinaledi 8–10	<ul style="list-style-type: none"> - Popego e e nyalelanang. - Matseno le bokhutlo jwa maemo a a kwa godimo. - Ngangisano e e bopegileng sentle tota, puo, segalo le setaele se se tlhotlhegileng mme se nepagetse.
Khoutu 6 70–79%	Phitlhelelo ya matsetseleko 17½–19½ maduo	<ul style="list-style-type: none"> - Matsetseleko a thanolo ya setlhogo. Dintlha tsotlhe di tlhotlhomisiwe. - Dikarabo ka botlalo. - Tatelano ya ngangisano e e utlwagalang e filwe. E tshegeditswe go tswa mo pokong. - Go tlhaloganya ditlhangwa. 	Phitlhelelo ya matsetseleko 7–7½	<ul style="list-style-type: none"> - Tlhamo e e bopegileng sentle. - Matseno a a itumedisang le bokhutlo. - Ngangisano le mola wa kakanyo o o bonolo go ka latelwa. - Puo, segalo le setaele se se nepagetseng. - Tlhagiso e ntle tota.
Khoutu 5 60–69%	Phitlhelelo e e tletseng 15–17 maduo	<ul style="list-style-type: none"> - Dikarabo dingwe di tsamaelana le setlhogo mme ngangisano/kganetso ga e maleba. - O paletswe ke go araba dipotso. - Dintlha dingwe ga di na bopaki go bontsha fa di tsamaelana le setlhogo. - Bokoa thata mo ditlhangweng. 	Phitlhelelo e e tletseng 6–6½	<ul style="list-style-type: none"> - Popego e e siameng le ngangisano e e welang. - Matseno le bokhutlo le ditemana tse di nyalelanang sentle. - Kwelano ya ngangisano e ka latelwa. - Puo, segalo le setaele se se napagetseng mo go rileng.

Khoutu 4 50–59%	Phitlhelelo e e itumedisang 12½–14½ maduo	<ul style="list-style-type: none"> - Thanolo ya setlhogo e e mo magareng ga e tlhotlhomise dintlha tsotlhe. - Go na le dintlha tse di tshegetsang setlhogo. - Dingangisano di a tshegetswa mme bopaki ga bo a tota. 	Phitlhelelo e e itumedisang 5–5½	<ul style="list-style-type: none"> - Bosupi jwa polelo bo a bonagala. - Tlhamo e tlhaela tatelano ya dintlha. - Diphoso tsa puo ga di dintsi. - Segalo le setaele di a tsamaisana. - Ditemana di batlile di siama.
Khoutu 3 40–49%	Phitlhelelo ya tekano 10–12 maduo	<ul style="list-style-type: none"> - Maiteko fela a go araba dipotso. - Maiteko a go araba dipotso a a kwa tlasenyana. - Dikarabo tsa setlhogo tse di sa tsepamang. - Kganetso e e sa totang ya bosiamisi. - Moithuti ga a ise a tthaloganye setlhangwa sentle. 	Phitlhelelo ya tekano 4–4½	<ul style="list-style-type: none"> - Popego e na le diphoso. - Ga go tatelano ya dintlha. - Diphoso tsa puo di a bonala. - Segalo le setaele ga di tsamaelane le maikaelelo a se se kwadilweng.
Khoutu 2 30–39%	Phitlhelelo e potlana 7½–9½ maduo	<ul style="list-style-type: none"> - Bokoa jwa go tthaloganya setlhogo. - Poeletso ya dikarabo nako nngwe go latlhegelwa ke karabo. - Ga go na kganetsano e e tseneletseng fa thanolo e e fosagetseng e sa tshegetswa. - Setlhangwa se se bokoa e le tota. 	Phitlhelelo e e potlana 3–3½	<ul style="list-style-type: none"> - Paakanyo e e bokoa. - Dintlha ga di latelane. - Diphoso tsa puo le setaele go supa kwalo e e bokoa. - Segalo le setaele ga di tsamaelane le setlhangwa se se kwadilweng.
Khoutu 1 0–29%	Ga a fithhelela 0–7 maduo	<ul style="list-style-type: none"> - Dikarabo dingwe di tsamaelana le setlhogo mme ngangisano/kgametso ga e maleba. - O paletswa ke go araba dipotso. - Dintlha dingwe ga di na bopaki go bontsha fa di tsamaelana le setlhogo. - Bokoa thata mo ditlhangweng. 	Ga a fithhelela 0–2½	<ul style="list-style-type: none"> - Setlhogo ga se tsamaisane le diteng. - Ga go bopaki ba letlhomiso le tatelano ya dintlha. - Puo e e bokoa. - Setaele le puo e e fosagetseng.

ELA TLHOKO: Fa motlhatlhojwa a sa kwala diteng tse di maleba gothhelele mme a kwadile tlhamo ya boitlhamedi, o tshwanetse go abelwa maduo a a kana ka 0 mo Ditennyeng, Puo le Kagego.